

PHILIPS

Radio sa satom

7000 Serije

R7705

Korisnički priručnik



Registrujte svoj proizvod i potražite podršku na
www.philips.com/support

Sadržaj

Sadržaj	1	7 Druge funkcije	8
1 Važno	2	Podesite vrijeme alarma	8
Bezbjednost	2	Podesite tajmer mirovanja	9
2 Vaš radio sa satom	3	Podesite jačinu zvuka	9
Uvod	3	Podesite osvjetljenost ekrana	9
Šta je u kutiji	3	Bežično puniti svoj pametni telefon	9
Pregled radio sata	3	Punjenje putem USB priključka	9
3 Početak	4	8 Informacije o proizvodu	10
Umetnite baterije	4	9 Rješavanje problema	11
Spojite napajanje	4	10 Obavještenje	12
Podesite vrijeme	4		
Uključite	4		
4 Slušajte DAB+ radio	5		
Pronađite DAB+ radio stanice	5		
Automatski sačuvajte DAB+ radio stanice	5		
Ručno sačuvajte DAB+ radio stanice	5		
Odaberite unaprijed podešenu DAB+ radio stanicu	5		
Prikažite DAB+ informacije	5		
Koristite DAB+ meni	6		
5 Slušajte FM radio	6		
Slušajte FM radio stanice	6		
Automatski sačuvajte FM radio stanice	6		
Ručno sačuvajte FM radio stanice	7		
Odaberite unaprijed podešenu radio stanicu	7		
Prikažite RDS informacije	7		
Koristite FM meni	7		
6 Bluetooth	8		
Reprodukujte sa uređaja na kojem je omogućen Bluetooth	8		

1 Važno

Bezbjednost



Upozorenje

- Nikada nemojte da uklanjate kućište ovog radija sa satom.
 - Nikada nemojte da podmazujete nijedan dio ovog radija sa satom.
 - Nikada nemojte da postavljate ovaj radio sa satom na drugu elektronsku opremu.
 - Držite ovaj radio sa satom daleko od direktne sunčeve svjetlosti, otvorenog plamena ili vrućine.
 - Uvjerite se da uvijek imate jednostavan pristup kablju za napajanje, utikaču ili adapteru kako biste isključili radio sa satom iz napajanja.
- Pročitajte ova uputstva.
 - Obratite pažnju na sva upozorenja.
 - Pratite sva uputstva.
 - Nemojte da blokirate nikakve ventilacione otvore. Ugradite u skladu sa uputstvima proizvođača.
 - Nemojte da postavljate u blizini nijednog izvora topline, kao što je radijator, registar toplote, šporet ili drugih aparata (uključujući pojačala) koji proizvode toplotu.
 - Zaštitite kabl za napajanje da se po njemu ne hoda i da se ne savija, posebno na utikačima, praktičnim posudama i mjestu na kojem izlazi iz radija sa satom.
 - Koristite samo dodatke/pribor koji je odredio proizvođač.
 - Isključite ovaj uređaj tokom oluje sa grmljavinom ili ako ga dugo ne koristite.
 - Radove na servisiranju ostavite kvalifikovanom servisnom osoblju. Servisiranje je potrebno kada se uređaj na bilo koji način ošteti, npr. oštećen kabl za napajanje ili utikač, prosuta tečnost ili su predmeti pali u uređaj, uređaj je bio izložen kiši ili vlazi, ne radi normalno ili je ispušten.
- OPREZ Potrošnja baterije - Da biste spriječili curenje baterije koje može da rezultira tjelesnim povredama, oštećenjima imovine ili oštećenjem radija sa satom:
 - Ispravno umetnite sve baterije, + i - na način označen na jedinici.
 - Izvadite baterije ako se uređaj ne koristi duže vrijeme.
 - Baterija ne smije da bude izložena prekomjernoj vrućini, kao što su sunčeve zrake, požari ili slično.
 - Ovaj radio sa satom ne smije da bude izložen kapanju ili prskanju.
 - Nemojte da stavljate nikakve izvore opasnosti na radio sa satom (npr. predmete napunjene tečnošću, upaljene svijeće).
 - Kada se utikač direktnog adaptera koristi kao uređaj za isključivanje, uređaj za isključivanje će ostati spreman za upotrebu.

2 Vaš radio sa satom

Čestitamo vam na kupovini i dobro došli u „Philips“! Da biste u potpunosti iskoristili podršku koju nudi „Philips“, registrujte svoj proizvod na www.philips.com/support.

Uvod


Pomoću ovog radija sa satom možete da

- slušate FM i radio digitalnog audio emitovanja (DAB+);
- reprodukujete zvučne zapise sa Bluetooth uređaja;
- postavite dva alarma da zvone u različito vrijeme;
- napunite svoj mobilni uređaj bežičnim punjačem ili USB-om.



Šta je u kutiji


Provjerite i identifikujte sadržaj vašeg paketa:

- Glavna jedinica
- Adapter za napajanje naizmjeničnom strujom
- Vodič za brzi početak
- Letak o bezbednosti i garanciji



Pregled radio sata

- ① **SLEEP**
 - Podesite tajmer mirovanja.
- ② **SOURCE** 
 - Pritisnite za odabir FM, DAB+ ili Bluetooth režima rada.
 - U Bluetooth režimu rada pritisnite i zadržite duže od 2 sekunde za ulazak u režim uparivanja.
- ③ 
 - Uključite ili prebacite u stanje pripravnosti.
- ④ **PRESET / SET TIME**
 - Sačuvajte radio stanice u memoriju.
 - Odaberite prethodno podešenu FM stanicu ili DAB stanicu.
 - Podesite vrijeme.
- ⑤ **HR / MIN / ◀TUN▶**
 - Pronađite radio stanice.
 - Podesite sat i minutu.
 - Pređite na prethodnu/sljedeću numeru.
- ⑥ **SNOOZE / BRIGHTNESS**
 - Odgodite alarm.
 - Podesite osvijetljenost ekrana.
- ⑦ **Prikaži tablu**
 - Prikažite trenutni status.
- ⑧ **AL1 / AL2 / –VOL +**
 - Podesite alarm.
 - Podesite jačinu zvuka.
- ⑨ **MENU / INFO**
 - Unesite DAB+ meni.
 - Prikažite informacije o DAB+/RDS stanicu.
- ⑩ **SCAN / SELECT**
 - Automatski skenirajte/sačuvajte radio stanice.
 - Potvrdite odabir.
- ⑪ **Podloga za bežično punjenje**



3 Početak

Uvijek pratite uputstva iz ovog poglavlja po redu.

Umetnite baterije


Baterije mogu da naprave bezbednosne kopije samo za podešavanja sata i alarma.



Opres

- Rizik od eksplozije! Držite baterije podalje od vrućine, sunčeve svjetlosti ili vatre. Nikada nemojte da bacate baterije u vatru.
- Baterije sadrže hemijske supstance i stoga bi ih trebalo pravilno odlagati.

Umetnite 2 AAA baterije (nisu isporučene) sa ispravnom polarnošću (+/-) kako je prikazano.



Spojite napajanje




Opres

- Rizik od oštećenja proizvoda! Provjerite da li napajanje odgovara naponu napisanom na zadnjoj ili donjoj strani radija sa satom.
- Rizik od strujnog udara! Kada isključite adapter za napajanje, uvijek izvlačite utikač iz utičnice. Nikada nemojte da povlačite kabl.
- Koristite samo adapter naizmjenične struje koji je naveo proizvođač ili koji se prodaje sa ovim uređajem.



Bilješka

- Pločica sa informacijama se nalazi na dnu radija sa satom.



Podesite vrijeme



Bilješka

- Vrijeme možete da podesite samo u stanju mirovanja.

- 1 U stanju mirovanja pritisnite i držite **SET TIME** duže od 2 sekunde.
- 2 Pritisnite **◀TUN▶** za odabir **< 24 HR >** ili **< 12 HR >** formata sata, zatim pritisnite **SET TIME** za potvrdu.
- 3 Pritisnite da biste podesili sat i **MIN** da biste podesili minute, zatim pritisnite **SET TIME** za potvrdu.
- 4 Pritisnite **◀TUN▶** da biste podesili datum, mjesec i godinu **[DD-MM-YY]**, zatim pritisnite **SET TIME** za potvrdu.
- 5 Pritisnite **◀TUN▶** za odabir **<UPDATE FROM RADIO>** ili **<NO UPDATE>**, zatim pritisnite **SET TIME** za potvrdu.
↳ **[SAVED]** se prikazuje i vrijeme se podešava.

Uključite

Pritisnite  da biste uključili radio sa satom.

- ↳ Jedinica prelazi na posljednji odabrani izvor.

Da biste prebacili u stanje pripravnosti pritisnite  ponovo.

- ↳ Prikazuje se sat u realnom vremenu.




Bilješka

- Ovaj uređaj će da pređe u stanje pripravnosti nakon 15 minuta neaktivnosti.

4 Slušajte DAB+ radio

Pronađite DAB+ radio stanice

- 1 Pritisnite  da biste uključili radio sa satom.
- 2 Pritisnite **SOURCE** nekoliko puta za odabir **DAB** režima.
 - ↳ **[DAB]** će biti prikazano 2 sekunde i uključiti će se DAB ikonica.
 - ↳ Jedinica će se prilagoditi posljednjoj prilagođenoj stanici i prikazati naziv stanice.
 - ↳ Za prvo korišćenje, **[PRESS SELECT TO SCAN]** će se prikazati.
- 3 Pritisnite **SCAN / SELECT**.
 - ↳ Uređaj automatski čuva sve DAB+ radio stanice i emituje prvu dostupnu stanicu.
 - ↳ Lista stanica je snimljena u radiju. Sljedeći put kada uključite radio, skeniranje stanica se neće izvršiti.
 - ↳ Ako nije pronađena nijedna DAB+ stanica, **[NO SIG]** (nema DAB+ signala) se prikazuje.

Da biste se povezali sa stanicom sa liste dostupnih stanica:

- ↳ U DAB režimu pritisnite **◀TUN▶** više puta da biste listali dostupne DAB+ stanice.

Automatski sačuvajte DAB+ radio stanice

U DAB režimu rada, pritisnite i držite **SCAN / SELECT** duže od 2 sekunde.

- ↳ Uređaj skenira sve dostupne DAB+ radio stanice i emituje prvu dostupnu stanicu.

Savjet

- Tokom ovog postupka nije sačuvana nijedna DAB+ radio stanica.
- Nove stanice i usluge će biti dodane u DAB+ emitovanju. Da biste napravili nove DAB+ stanice i usluge dostupnim, redovno izvršavajte kompletno skeniranje.

Ručno sačuvajte DAB+ radio stanice

Bilješka

- Možete da sačuvate maksimalno 20 prethodno postavljenih DAB+ radio stanica.

- 1 Pronađite DAB+ radio stanicu.
- 2 Pritisnite i zadržite **PRESET** duže od 2 sekunde da biste aktivirali režim programiranja.
- 3 Pritisnite **◀TUN▶** više puta da biste odabrali broj.
- 4 Pritisnite **PRESET** ponovo da biste potvrdili.
- 5 Ponovite korake 1 do 4 da biste sačuvali više DAB+ radio stanica.

Bilješka

- Da biste uklonili prethodno postavljenu DAB+ radio stanicu, sačuvajte drugu stanicu na njeno mjesto.

Odaberite unaprijed podešenu DAB+ radio stanicu

- 1 U DAB režimu pritisnite **PRESET**.
- 2 Pritisnite **◀TUN▶** više puta da biste odabrali sačuvane radio stanice, a zatim pritisnite **SELECT** za potvrdu.

Prikažite DAB+ informacije

Dok slušate DAB+ radio, pritisnite **MENU/INFO** više puta da biste se pomjerali kroz sljedeće informacije (ako su dostupne):

- Naziv stanice
- Segment dinamičke oznake (DLS)
- Jačina signala
- Vrsta programa (PTY)
- Naziv ansambla
- Kanal i frekvencija
- Stopa greške signala
- Brzina prenosa i status zvuka
- Vrijeme
- Datum

Koristite DAB+ meni

- 1 U DAB režimu rada, pritisnite i držite **MENU / INFO** duže od 2 sekunde za pristup DAB+ meniju.
- 2 Pritisnite **◀TUN▶** za kretanje kroz opcije menija:
 - **[Scan]**: skenirajte sve dostupne DAB+ radio stanice.
 - **[Manual]**: ručno prilagodite određeni kanal / frekvenciju i dodajte ga na listu stanica.
 - **[DRC]**: dodajte ili uklonite nivo nadoknade za razlike u dinamičkom rasponu između radio stanica.
 - **[Prune]**: uklonite sve nevažne stanice sa liste stanica.
 - **[System]**: prilagodite podešavanje sistema.
- 3 Da biste odabrali opciju, pritisnite **SELECT**.
- 4 Ponovite korake 2-3 ako je bilo koja od podopcija dostupna pod jednom opcijom.

[System]

- **[Reset]**: resetujte sva fabrička podešavanja.
- **[SW VER]** (verzija softvera): saznajte verziju softverske jedinice.
- **[Language]**: podešeni jezik sistema (English / Deutsch / Italiano / Français / Norsk / Nederlands).

Bilješka


- Ako u roku od 15 sekundi ne pritisnete nijedan taster, meni se zatvara.

5 Slušajte FM radio

Bilješka

- Radio sa satom držite podalje od drugih elektronskih uređaja kako biste izbjegli radio smetnje.
- Za bolji prijem u potpunosti proširite i prilagodite položaj FM antene.

Slušajte FM radio stanice

- 1 Pritisnite  da biste uključili radio sa satom.
- 2 Pritisnite **SOURCE** više puta da biste odabrali FM radio.
 - ↳ **[FM]** će biti prikazano 2 sekunde i uključice se FM ikonica.
 - ↳ Jedinica će pronaći zadnju prilagođenu stanicu.
- 3 Pritisnite i zadržite **◀TUN▶** duže od 2 sekunde.
 - ↳ Radio sa satom automatski pronalazi stanicu sa jakim prijemom.
- 4 Ponovite korak 3 da biste pretražili više radio stanica.

Da biste ručno pronašli stanicu:

U FM režimu pritisnite **◀TUN▶** nekoliko puta za odabir frekvencije.

Automatski sačuvajte FM radio stanice

U režimu rada FM pretraživanja pritisnite i držite **SCAN** duže od 2 sekunde.

- ↳ Uređaj automatski čuva sve dostupne FM radio stanice i emituje prvu stanicu.

Ručno sačuvajte FM radio stanice

Bilješka

- Možete da sačuvate maksimalno 20 FM radio stanica.

- 1 Pronađite FM radio stanicu.
- 2 Pritisnite i zadržite **PRESET** duže od 2 sekunde da biste aktivirali režim programiranja.
- 3 Pritisnite **◀TUN▶** više puta da biste odabrali broj.
- 4 Pritisnite **PRESET** ponovo da biste potvrdili.
- 5 Ponovite korake 1 do 4 da biste sačuvali više FM radio stanica.

Savjet

- Da biste uklonili prethodno sačuvanu stanicu, sačuvajte drugu stanicu na njeno mjesto.

Odaberite unaprijed podešenu radio stanicu

- 1 U FM režimu pritisnite **PRESET**.
- 2 Pritisnite **◀TUN▶** više puta da biste odabrali sačuvane radio stanice, a zatim pritisnite **SELECT** da biste potvrdili.

Prikažite RDS informacije

RDS (Radio Data System) je usluga koja omogućava prikazivanje dodatnih informacija o FM radio stanicama.

Dok slušate, pritisnite **MENU / INFO** više puta da biste se pomjerali kroz sljedeće informacije (ako su dostupne):

- Frekvencija stanice
- Naziv stanice
- Naziv programa

Koristite FM meni

- 1 U režimu rada FM pretraživanja pritisnite i držite **MENU / INFO** duže od 2 sekunde za pristup FM meniju.
- 2 Pritisnite **◀TUN▶** za kretanje kroz opcije menija:
 - **[Audio]**: izaberite Stereo ili Mono.
 - **[Scan]**: podešavanje skeniranja.
 - **[System]**: prilagodite podešavanje sistema.
- 3 Da biste odabrali opciju, pritisnite **SELECT**.
- 4 Ponovite korake 2-3 ako je bilo koja od podopcija dostupna pod jednom opcijom.

[Scan] (podešavanje skeniranja)

- **[All]** (sve stanice): skenirajte sve dostupne FM radio stanice.
- **[Strong]** (samo jake stanice): skenirajte samo FM radio stanice sa jakim signalima.

[System]

- **[Reset]**: resetujte sva fabrička podešavanja.
- **[SW Version]**: saznajte verziju softverske jedinice.
- **[Language]**: podešeni jezik sistema (English / Deutsch / Italiano / Français / Norsk / Nederlands).

6 Bluetooth




Bilješka

- Efikasni raspon rada između ove jedinice i uređaja sa omogućenim Bluetooth-om je približno 10 metara (33 stope).
- Bilo kakva prepreka između ove jedinice i vašeg uređaja sa omogućenim Bluetooth-om može da smanji radni doomet.

Reprodukujte sa uređaja na kojem je omogućen Bluetooth

- 1 Pritisnite **SOURCE** više puta da biste izabrali Bluetooth režim rada.
 - ↳ **[BT]** i će da treperi.
- 2 Kada je **[Philips R7705]** prikazano na vašem uređaju, odaberite ga za početak uparivanja i povezivanja. Ako je potrebno, unesite zadanu lozinku „0000“.



- ↳ Ako ne uspijete, potražite „**Philips R7705**“ ili ako ne možete da se uparite sa ovom jedinicom, pritisnite i držite duže od 2 sekunde za ulazak u režim uparivanja.
 - ↳ Kada se uspješno spoji, **[BT]** i će da se okrene stabilno i čućete zvuk uparivanja.
- 3 Reprodukujte zvuk na spojenom uređaju.
 - ↳ Zvuk se na ovu jedinicu prenosi sa vašeg uređaja sa omogućenim Bluetooth-om.

Da biste isključili Bluetooth uređaj, isključite Bluetooth na svom uređaju.

7 Druge funkcije

Podesite vrijeme alarma

Podesite alarm



Bilješka

- Alarm možete da podesite samo u stanju mirovanja.
- Provjerite da li ste pravilno podesili sat.

- 1 U stanju mirovanja pritisnite i držite **AL1** ili **AL2** duže od 2 sekunde za podešavanje vremena alarma.
- 2 Pritisnite **HR** da biste podesili sat i **MIN** da biste podesili minute, zatim pritisnite **AL1** ili **AL2** za potvrdu.
- 3 Pritisnite **◀TUN▶** za podešavanje vrste alarma (svakodnevno, jednom, radnim danom ili vikendom), a zatim pritisnite **AL1** ili **AL2** za potvrdu.
- 4 Pritisnite **◀TUN▶** za podešavanje izvora alarma (BT, DAB, FM ili zujanje), zatim pritisnite **AL1** ili **AL2** za potvrdu.
- 5 Pritisnite **◀TUN▶** za podešavanje jačine zvuka, zatim pritisnite **AL1** ili **AL2** za potvrdu.



Savjet

- Jedinica izlazi iz režima podešavanja alarma kada je u stanju mirovanja 15 sekundi.

Aktivirajte/deaktivirajte tajmer alarma

Pritisnite **AL1** ili **AL2** više puta za aktiviranje ili deaktiviranje tajmera alarma.

- ↳ Ako je mjerac alarma aktiviran, indikator alarma će se uključiti.
- ↳ Ako je mjerac alarma deaktiviran, indikator alarma će se isključiti.
- ↳ Alarm ponavlja zvonjenje sljedeći dan.
- ↳ Da biste zaustavili alarm, pritisnite odgovarajuće **AL1** ili **AL2**.

Odložite alarm

Kada se alarm oglasi, pritisnite **SNOOZE**.

- ↳ Alarm se odgađa i ponavlja 9 minuta kasnije.

Podesite tajmer mirovanja


Ovaj radio sa satom može da se automatski prebaci u stanje pripravnosti nakon zadanog razdoblja.

- Pritisnite **SLEEP** nekoliko puta za odabir perioda (u minutama).

- ↳ Radio sa satom se automatski prebacuje u stanje pripravnosti nakon zadanog razdoblja.

Da biste deaktivirali tajmer za mirovanje:

- Pritisnite **SLEEP** više puta dok se ne pojavi [OFF] (isključeno).



Podesite jačinu zvuka

Dok slušate, pritisnite - **VOL. +** za podešavanje jačine zvuka.

Podesite osvijetljenost ekrana


Pritisnite **BRIGHTNESS** više puta za podešavanje osvijetljenosti ekrana.

- **HIGH** (visoka)
- **MED** (srednja)
- **LOW** (niska)

Bežično punite svoj pametni telefon


Stavite svoj pametni telefon na podlogu za bežično punjenje i bežično punjenje će se aktivirati.

- ↳ ⚡ će se prikazati.
- ↳ Ako se otkrije bilo koji strani predmet, ⚡ će treptati



Punjenje putem USB priključka

Punjenje spoljašnjeg USB uređaja putem USB priključka na zadnjoj strani ovog uređaja.



8 Informacije o proizvodu



Bilješka

- Podaci o proizvodu mogu da se promijene bez prethodne najave.

Pojačalo

Nazivno izlazno napajanje 2W x 2 RMS

Pretraga

Opseg pretrage FM: 87,50 - 108,00 Mhz
DAB: 174,928-239.200Mhz

Mreža za podešavanje 50 KHz

Osjetljivost

- Mono, 26 dB S/N odnos <22 dBf

- Stereo, 46 dB S/N odnos <51,5 dBf

Totalna harmonija Distorzija <3%

Odnos signala i šuma >50 dBA

Bluetooth

Verzija Bluetooth-a V5.0

Bluetooth frekvencija 2,402GHz-2,480GHz

Opšte informacije

Brend: „Philips“;
Adapter 1:
Model: SEW0902800P;
Ulaz: 100-240V~, 50/60 Hz, 1,0A;
Izlaz: 9V \equiv 2,8A, 25,2W
Adapter 2:
Model: AS340-090-AD280;
Ulaz: 100-240V~, 50/60 Hz, 1,2A;
Izlaz: 9V \equiv 2,8A, 25,2W

*razmjenljiva 3 pina BS 1363-1 i 2 pin en 50075

Bežično punjenje Podržava „Samsung“ brzo punjenje 9 W

USB izlaz za punjenje 5 V \equiv 1,0 A

Potrošnja energije tokom rada <17,1 W

Potrošnja energije u stanju pripravnosti <1 W

Dimenzije (Š x V x D) 153 x 68 x 153 mm

Težina (glavna jedinica) 606 g

9 Rješavanje problema



Upozorenje

- Nikada nemojte da uklanjate kućište ovog uređaja

Da bi garancija ostala važeća, nikada nemojte pokušavati da sami popravite uređaj.

Ako naiđete na probleme prilikom korišćenja ovog uređaja, prije zahtjeva za servisiranjem provjerite sljedeće tačke. Ako problem ostane neriješen, idite na internet stranicu kompanije „Philips“ (www.philips.com/support). Kada kontaktirate sa kompanijom „Philips“, držite uređaj, broj modela i serijski broj u blizini.

Nema napajanja

- Provjerite da li je utičnica za naizmjeničnu struju na jedinici ispravno priključena.
- Provjerite da li ima struje na utičnici za naizmjeničnu struju.

Nema zvuka

- Podesite jačinu zvuka.

Nema odgovora jedinice

- Isključite i ponovno priključite utikač za naizmjeničnu struju, zatim ponovo uključite jedinicu.

Loš radio prijem

- Radio sa satom držite podalje od drugih elektronskih uređaja kako biste izbjegli radio smetnje.
- U potpunosti proširite i prilagodite položaj radio antene.

Alarm ne radi

- Ispravno podesite sat/alarm.

Podešavanja sata/alarma izbrisana

- Napajanje je bilo prekinuto ili je utikač odspojen.
- Resetujte sat/alarm.

Loš kvalitet zvuka putem Bluetooth veze

- Prijem Bluetooth-a je loš. Pomjerite uređaj sa omogućenim Bluetooth-om bliže ovom uređaju ili uklonite prepreke između njih.
- Bluetooth funkcija nije omogućena na vašem uređaju. Pogledajte korisnički priručnik svog uređaja da biste saznali kako da omogućite Bluetooth.
- Ova jedinica je povezana sa drugim Bluetooth uređajem. Isključite i pokušajte ponovo.

10 Obavještenje

Sve promjene ili modifikacije napravljene na ovom uređaju koje izričito nije odobrila kompanija „**MMD Hong Kong Holding Limited**“ mogu da poništi ovlašćenje korisnika za upravljanje proizvodom. Ovim, kompanija „**TP Vision Europe BV**“ izjavljuje da je ovaj proizvod u skladu sa osnovnim zahtjevima i ostalim relevantnim odredbama Direktive 2014/53/EU. Izjavu o usaglašenosti možete da pronađete na www.philips.com/support.



Ovaj proizvod je u skladu sa zahtjevima Evropske zajednice za radio smetnje.



Ovaj proizvod je dizajniran i proizveden od visokokvalitetnih materijala i komponenti koje mogu da se recikliraju i ponovo upotrijebe.



Ovaj simbol označava da proizvod ne smije da se odlaže kao kućni otpad i da bi ga trebalo dostaviti u odgovarajuće mjesto za recikliranje. Pridržavajte se lokalnih pravila i nikada ne odlažite proizvod i punjive baterije sa uobičajenim kućnim otpadom. Pravilno odlaganje starih proizvoda i punjivih baterija pomaže u sprječavanju negativnih posljedica po životnu sredinu i zdravlje ljudi.



Bluetooth® riječna oznaka i logotipi su registrovani zaštitni znakovi u vlasništvu kompanije „Bluetooth SIG, Inc.“ i svaka upotreba tih znakova kompanije „Top Victory Investment Limited“ je pod licencom. Ostali zaštitni znakovi i trgovačka imena pripadaju njihovim vlasnicima.



Specifikacije su podložne promjenama bez prethodne najave.
2020 © Philips i grb Philips Shield su registrovani zaštitni znakovi kompanije „Koninklijke Philips N.V.“ i koriste se pod licencom. Ovaj proizvod je proizvela i prodaje se pod odgovornošću kompanije „MMD Hong Kong Holding Limited“ ili jedne od njenih povezanih podružnica, a kompanija „MMD Hong Kong Holding Limited“ je nalogodavac u vezi sa ovim proizvodom.

TAR7705_00_UM_V1.0

